X	γ.		FILED Clerk of the Superior Court OCT 31 2023
1 2	SUPERIOR COURT OF THE FOR THE COUNTY (UNLIMITED JU	By: M. David, Deputy	
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(UNLIMITED JC MIKE DENNIS, Plaintiff, v. MONSANTO COMPANY, a corporation, Defendant.	Case No. 37-2021-00047326-0 VERDICT FORM Assigned to the Honorable Ker Department: 2103 Complaint Filed: November 5 Trial Date: September 15, 202	vin Enright , 2021
	VERDIC	T FORM	
			1

r

.,

1	VERDICT FORM
2	MIKE DENNIS
3	We, the Jury, answer the questions submitted to us as follows:
4	CLAIM OF NEGLIGENGEMONSANTO.
5	1. Was Monsanto negligent in designing, manufacturing, or supplying Roundup?
6	Yes No
7	
8	
9	If your answer to question 1 is yes, then answer question 2. If you answered no, proceed to
10	
11	question 3.2. Was Monsanto's negligence a substantial factor in causing Mike Dennis's mycosis
12	
13 14	fungoides?
15	Yes No
16	
17	
18	Go to Question 3.
19	CLAIM OF NEGLIGENT FAILURE TO WARN-MONSANTO.
20	
21	3. Did Monsanto know or should it reasonably have known that Roundup can cause
22	NHL or was likely to cause NHL when used in accordance with widespread and commonly
23	recognized practice?
24	Yes No -
25	
26	
27	If your answer to question 3 is yes, then answer question 4. If you answered no, proceed to
28	question 8.
	1 VERDICT FORM

•

	Did Managenta Imay	or should it reasonably have known the	ast users would not
4. realize the		of should it reasonably have known i	lat users would not
Teanze the			
:	Yes	No	
	\square		
	—		
If y	our answer to question 4	is yes, then answer question 5. If you	answered no, proceed to
question 8.			
5.	Did Monsanto fail to	adequately warn of the danger or inst	ruct on the safe use of
Roundup?			
	Yes	No	
	\bigtriangledown		
If y	our answer to question :	is yes, then answer question 6. If you	answered no, proceed to
question 8.			
б.	Would a reasonable	manufacturer, distributor, or seller un	der the same or similar
circumstan	ces have warned of the	langer or instructed on the safe use of	Roundup?
	Yes	No	
	X		
If y	your answer to question	δ is yes, then answer question 7. If yo	u answered no, proceed
question 8			
1			
7.	Was Monsanto's fa	lure to warn a substantial factor in cau	ising Mike Dennis'
mycosis fu			-
	0		

•

۰.

1		
ĺ		
1	Yes No	
2		
3		
4		
5	Proceed to Question 8.	
6	CLAIM OF DESIGN DEFECT-MONSANTO.	
7	8. Did Roundup fail to perform as safely as an ordinary consumer would have	
8	expected when used or misused in an intended or reasonably foreseeable way?	
9	Yes No	
10		
11 12		
12		
14	If your answer to question 8 is yes, then answer question 9. If you answered no, proceed to	
15	question 10.	
16	9. Was the design of Roundup a substantial factor in causing Mike Dennis's mycosis	
17	fungoides?	
18	Yes No	
19		
20		
21		
22	Answer question 10.	
23		
24	CLAIM OF STRICT LIABILITY—FAILURE TO WARN—MONSANTO.	
25 26	10. Did Roundup have a risk of causing NHL that was known or knowable in light of the	
26 27	scientific and medical knowledge that was generally accepted in the scientific community at the	
27	time of their manufacture, distribution or sale?	
-0		
	3	
	VERDICT FORM	

.

•

•

1	Yes No
2	
3	
4	
5	If your answer to question 10 is yes, then answer question 11. If you answered no, proceed
6	to question 15.
7	11. Did the potential risks of Roundup present a substantial danger to persons when
8 9	used in accordance with widespread and commonly recognized practice?
10	Yes No
11	
12	
13	
14	If your answer to question 11 is yes, then answer question 12. If you answered no, proceed
15	to question 15.
16	12. Would ordinary consumers have recognized the potential risks?
17	Yes No
18	
19	
20	
21	If your answer to question 12 is no, then answer question 13. If you answered yes, proceed
22 23	to question 15.
24	13. Did Monsanto fail to adequately warn of the potential risks?
25	Yes No
26	
27	
28	If your answer to question 13 is yes, then answer question 14. If you answered no, proceed
	4 VERDICT FORM

•	1
1	to question 15.
2	14. Was the lack of sufficient warnings a substantial factor in causing Mike Dennis's
3	mycosis fungoides?
4	Yes No
5	
6	
7 8	
° 9	Go to Question 15.
10	CLAIM OF DAMAGES
11	If you answered yes to question 2, 7, 9, OR 14, then answer the questions below about
12	damages for Mike Dennis. If you did not answer or answered no to question 2, 7, 9, AND 14, stop
13	here, answer no further questions, and have the presiding juror sign and date this form.
14	15. What are Mike Dennis's damages?
15	
16	
17	Past noneconomic loss: $\$ 2,000,000$ Future noneconomic loss: $\$ 5,000,000$
18	E 000 000
19	Future noneconomic loss: $\$ 5,000,000$
20 21	
21	Go to Question 16.
23	PUNITIVE DAMAGES
24	16. Did Monsanto engage in conduct with malice, oppression or fraud committed by
25	one or more officers, directors or managing agents of Monsanto acting on behalf of Monsanto?
26	Yes No
27	
28	
	5 VERDICT FORM

If your answer to question 16 is yes, then answer question 17. If you answered no, stop here, answer no further questions, and have the presiding juror sign and date this form. 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? S_325,000,000 Signed: $AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$	
If your answer to question 16 is yes, then answer question 17. If you answered no, stop here, answer no further questions, and have the presiding juror sign and date this form. 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? $\frac{325,000,000}{\text{Signed: } 4000000}$ Signed: $1000000000000000000000000000000000000$	
If your answer to question 16 is yes, then answer question 17. If you answered no, stop here, answer no further questions, and have the presiding juror sign and date this form. 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? $\frac{325,000,000}{\text{Signed: } 4000000}$ Signed: $1000000000000000000000000000000000000$	
If your answer to question 16 is yes, then answer question 17. If you answered no, stop here, answer no further questions, and have the presiding juror sign and date this form. 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? $\frac{325,000,000}{\text{Signed: } 4000000}$ Signed: $1000000000000000000000000000000000000$	
here, answer to question 16 is yes, then answer question 17. If you answered ho, solved here, answer no further questions, and have the presiding juror sign and date this form. 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? $\frac{325,000,000}{\text{Signed: } 4244 \text{Margavara}}$ Presiding Juror Dated: $20000031,2003$ 13 14 15 16 17 18	oton
here, answer no further questions, and have the presiding juror sign and date this form. 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? $\underline{325,000,000}$ Signed: $\underline{42440000}$ Presiding Juror Dated: $\underline{00000031,2023}$ 13 14 15 16 17 18	տր
5 6 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? 7 8 325,000,000 9 Signed: 12 10 Presiding Juror 11 Dated: October 31, 2023 13 14 15 16 17 18	
6 17. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mike Dennis? 7 \$32.5, 000, 000 8	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Signed: $ACAPPer Presiding Juror 10 Presiding Juror 11 Dated: ACtobell 31, 2023131415161718$	
9 Signed: <u><i>le</i></u> <u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i>le</i></u><u><i></i></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u>	
11 12 Dated: <u>Octobul 31, 2023</u> 13 14 15 16 17 18	
12 Dated: <u>Octobell 31, 2023</u> 13 14 15 16 17 18	
13 14 15 16 17 18	
14 15 16 17 18	
15 16 17 18	
16 17 18	
17 18	
18	
10	
19	
20	
21	
22	
23	*
24	
25	
26	
27	
28	
6 VERDICT FORM	

ı

ŝ

.